

t73_bcialg_1
(TMXgvCg5cUFcZ2YWabBHtfgqpTsoossD8Rfb)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v14_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((v14_bcialg_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_bcialg_1 \\ & X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) = k2_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (\\ & m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 \\ & X0 X1 X2) (k1_bcialg_1 X0 X2 X1) \in k4_bcialg_1 X0))) \Rightarrow (v14_bcialg_1 \\ & X0)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & ((\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (\\ & m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k2_bcialg_1 \\ & X0 X1) X2 = k2_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2)))) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2) (k1_bcialg_1 \\ & X0 X2 X1) \in k4_bcialg_1 X0)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\
& ((\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(\\
& m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k2_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 \\
& X0 X1 X2) = k2_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X2 X1)))) \Rightarrow (\forall X1. \\
& (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 X0 (k2_bcialg_1 X0 X1) X2 = k2_bcialg_1 \\
& X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\
& X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\
& ((v14_bcialg_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\
& X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_bcialg_1 \\
& X0 (k2_bcialg_1 X0 X1) X2 = k2_bcialg_1 X0 (k1_bcialg_1 X0 X1 X2))))))
\end{aligned}$$